

LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG

HLAHLOBO YA MAKGAOLAKGANG

SESOTHO PUO YA LAPENG
BOEMO BO PHAHAMENG
(Pampiri ya Boraro)

MARANGRANG A THUSANG HO TSHWAYA

KAROLO A
MEQOQO

Tsela ya ho tshwaya

Diphoso: 9

Diphoso tsa mopeleto: mp

- ntsha ho ya ka mosebetsi wa moithuti
- 2. Tsa puo: p
- 2. Tsa polelo e sa utlwahaleng: sehella mola
- 2. Tsa ho kopanya mantswa: ho a arohanya: /
- 3. Tsa matshwao a puo: mt

Dikahare: 12

- 12 – 9: di a hohela le boiqapelo bo hlwahlwa
- 9 – 6: di a hohela empa di itlhokela kgoledi e matla
- 6 – 4: di a baleha
- 3 – 0: ho boima ho latela dintlha ka botlalo

Puo: 10

- 11 – 10: puo e balehang ebile e na le mokgabiso
- 9 – 7: puo e otlohileng, e balehang
- 6 – 4: puo e nang le diphoso empa e baleha
- 3 – 1: puo tletseng diphoso, ho boima ho utlwisisa se ngotsweng

Sebopeho: 7

Selelekela: 3
Mmele: 2
Qetelo: 2

Makgethe: 2

KAROLO YA B

| | | | | |
|-----|----------------------------|-----|-----------------|------|
| 2. | DITEMA Lengolo la sehwalle | | | |
| 2.1 | Sebopeho | (6) | A terese | (2) |
| | | | Letsatsi | (1) |
| | | | Aterese | (2) |
| | Ditumediso | (2) | qalo | (1) |
| | | | qetelo | (1) |
| | Sebopeho sa Bokahare | | | (3) |
| | Selelekela | | | (1) |
| | Mmele | | | (1) |
| | Qetelo | | | (1) |
| | Dikahare | (5) | bokgabane | (3) |
| | di inyalane le | | bohare | (2) |
| | Sehlooho | | tse sa kgahleng | (1) |
| | Puo | (3) | e kgabane | (3) |
| | | | e bohareng | (2) |
| | | | e sa kgahleng | (1) |
| | Makgethe | (1) | | (1) |
| | | | | [20] |
| 2.2 | Lengolo la Setswalle | | | |
| | Sabopeho | (5) | Aterese | (2) |
| | | | Letsatsi | (1) |
| | Ditumediso | (2) | qalo | (1) |
| | | | qetelo | (1) |
| | Bokohane | (3) | Selelekela | (1) |
| | | | Mmele | (2) |
| | | | Qetelo | (1) |
| | Dikahare – di inyalane | | bokgabane | (3) |
| | le sehlooho | | bohare | (2) |
| | | | tse sa kgahleng | (1) |
| | Puo | | e kgahlang | (1) |
| | | | e bohareng | (1) |
| | | | e sa kgahleng | (1) |
| | | | | [20] |

POTSO 3

3.1 Tayari

| | | | |
|---------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Letsatsi | (2) | | |
| Puo | (6) | e tsamaelanang le Maikutlo | |
| | | E kopakopane | (3) |
| | | e sa tsamaelaneng | (1) |
| Dikahare | (8) | tse hohelang | (4) |
| | | tse bohareng | (3) |
| | | tse hole le mooko | (1) |
| Setaele | (4) | tse hohelang | (4) |
| O hlokomele le lekgathe – lefetile | | se sa hoheleng | (2) |

3.2 Metsotso ya kopano

| | | |
|------------------------|-----|-----|
| Letsatsi | } | (1) |
| Tulo | | |
| Nako | | |
| Lebitso la Mokgatlo | (1) | |
| Lebitso la Mongodi | (1) | |
| <u>Lenane tsamaiso</u> | | |
| Pulo le Kwalo | (1) | |
| Matsotso e fetileng | (1) | |
| <u>Tsa latsatsi</u> | (3) | |
| | (8) | |

Dikahare tse tsamaelanang le ditaba tso lenanetsamaiso: 5

Puo: 7

3.3 Histori ya bophelo

| | | |
|----------------------|---------------------------|-----|
| Boitsebiso ba hao | letsatsi la tlhaho | (2) |
| | letsatsi la ho hloka hole | (2) |
| Dintlha tsa bophelo: | Mora / Moradi | |
| | tlhahlamano | (2) |
| | batswadi | (2) |
| | kgolo | (2) |
| Puo e amohelehilong | (6) | |
| Dikahare | (4) | |

POTSO 4

4.1 Papatso

Puo (3) Ebe nka reka? dintlha ka botlalo
 e atametseng papatso (2)
 e bo hareng (1)
 e tsamaelaneng (1)

Dikahare (4)

di tsamaelana le se bapatserang k.h.r. (di holela) (2)
 di bohareng (1)
 tse sa tsamaelaneng le papatso (1)

Setaele (2)

se hohelang (2)
 se sa hoheleng (1)

[10]

4.2 CV

Puo (4) e kgabane (3)
 e mahareng (2)
 e seng kgabane (1)

Dikahare (4)

tse tsamaelamang le mosebetsi (2)
 tse bohareng (1)
 tse sa tsamaelaneng (1)

Sebopeho: (2)

- Bowena
- Thuto
- Mosebetsi

KAROLO YA C**POTSO 5**

- 5.1.1 – Thuto ya ho eletsa / Thutokeletsi
 – Poloko ya nalane
 – Ho tlosa bodutu
 – Ho thibela bana ba se wele kotsing.
 – Ho hlompha batswadi, batho bohle ba baholo esita le bona ba banyenyane (nka tse tharo feela) (3)
- 5.1.2 – Ditshomo tse buang ka diphoofolo
 – Ditshomo tse buang ka diphoofolo le batho
 – Ditshomo tse buang ka batho
 – Ditshomo tse buang ka batho le dibopuwa tse ding tsa mehlolo. (4)
- 5.1.3 Moetapele
 mohanyetsi
 moqabanyi (3)
- 5.1.4 Dithoko tsa marena a Basotho
 Dithoko tsa bahale
 Dithoko tsa makolwane
 Dithoko tsa ditaola
 Difela (5)
- 5.1.5 Dithoko ho a rokwa. O bua ka tsela ya ho roka ha difela ke dithoko tse phetwang ka ho bina ke banna ha ba eya kapa ba tswa merafong (2)
- 5.1.6 Dithoko tsa Moshoeshoe, mmopi wa setjhaba sa Basotho (2)
- 5.1.7 Ha ho le bohloko, ho hlahile lefu, ho hlokaletse motho / Setjhaba se saretswe (1)
- 5.1.8 Kgoro
 Kgato
 Sealolo
 Motjeko (4)
- 5.1.9 (a) – Maele a mangata a na le moetsi le ketso.
 – Moelelo wa teng o potetse.
 – Maele a toba taba mme thuto ya ona e totobetse.
 – Maele a utlwisiseha le hona ho amoheleha setjhabeng seo a sebediswang ho sona.
 (TSE THARO FEELA) (3)

- (b) Maelana a batla a itshetlehile hodima ketso
 Maelana a mang a itshetlehile hodima ketsahalo tse itseng
 Maelana a sebediswa ho nontsha puo
 Ha a rute. Ha a eletse, ha a laye, le ho kgalemela
 Sebui se kgona ho sebedisa maelana ho hlahisa diketso tse itseng
 tse sa bonahaleng, tse se nang boamo.
 A bebofatsa ka bokgabane ditaba tseo e kang di swabisa mmui ho
 di bua
 (KGETHA TSE THARO FEELA)

(3)
 [30]

KAPA

5.2.1 Dithoko tsa ditaola.

- Kgalekgale batho ba ne ba itshepetse ditaola le mawa a tsona hore ba nne ba tsebe mohlodi wa lefu le ba jang.
- Ditaola di ne di etswa ka masapo a diphoofolo tse shweleng, tse ruilweng le tsona tse hlaha.
- Masapo ana a ditaola a ne a arolwa dikoto kapa mekga e mene.

(a) Ditlhako

- Mona ho fumanwa mefuta e mmedi, e kgolo kapa e tona, le namahadi
- Di ne di etswa ka bo ka ntle ba tlhako ya kgomo
- Ha se di betlilwe hantle di tla phungwa masoba hore di tle di follelwe kgoleng eo di tla jarwa ka yona.

(b) Diphala-fala

- La tsona ho ne ho fumanwa e tona le e tshehadi
- Di ne di kgabiswa ka moo monga tsona a tla tsebang e tona le e tshehadi
- Ha ngaka e hlahloba motho e tadima tsona pele ka ho hlahlamana ho tsona

(c) Ditotojane

- Di etswa ka masapo a diphoofolo tse kgutshwanyane, e leng nku le podi.
- Ngaka e sebedisa palo eo a e ratang di ka ba nne kapa ka tlase
- Mosebetsi wa tsona ke ho laola motho ya kulang.

(d) Mmantaane

- Ke ditaola tse etswang ka masapo a diphoofolo tsa naha e leng tshwene le thakadi
- Ha ngaka e itokisetsa ho laola motho e qala ka ho pikitla ditaola tsa yona ka mohlabelo ho di tsosa borokong.
- Ya tlilo "kopa masapo" o nka ditaola tseo a di fuparele ka letsoho le letshehadi, mme le letona a fiele fatshe moo di tla qhalana teng
- Ngaka e tla ntsha koma ya yona e qhatse kwae, ka morao moo e lekole lewa la ditaola tsena ebe e a di roka

(HO SHEJWE LE NTLHA TSE DING)

[20]

5.2.2 Kodiamalla

Ke thoko e pakang mahlomola, e hlahisang maemo ao setjhaba se leng ho ona ka baka la ho Sarelwa. Ba bina sebakeng sa ho bua, ke kahoo ba e tsebang e le pina ya lefu, phohomeladillo. Bang bare e ne e le pina ya basadi ha ba hloka halletswe ke banna / dikgaetsedi tsa bona. Ho ne ho sa llelwe ya shweleng, o ne o itellela, o llela ba setseng. E paka hlolohelo. Ya shwetsweng ke yena ya binelang pele, ebe ba mo tshedisang ba tla mo thusa. Ho binelwa fatshe ke basadi. Pina e ne e felehetswa ka ho tidinya moropana.

(10)

KAPA**POTSO 6**

- 6.1.1 Hlahlobo (2)
- 6.1.2 – O rapela hore a hopole tseo a ithutileng tsona le hore a tle a arabe dipotso hantle.
– O rapela hore Modimo a mo fe matla a ho hlola letswalo (4)
- 6.1.3 Ba sa balang / ithutang ba lebelletse mohlolo
Ba badileng / ithutileng ho hlola letswalo (4)
- 6.1.4 Ba feila hobane ba tshohile mme ha ba kgone ho araba dipotso hantle (2)
- 6.1.5 Tshwantshiso (2)
- 6.1.6 Ba ya ka ntle / ba inehela (2)
- 6.1.7 – Ba ithute nako e sa le teng ba itokisetse hlahlobo
– Ba se tshohe ha ba kena ka hlahlobong (4)
- 6.1.8 Moqoqo wa phetelo / tokodiso (2)
- 6.1.9 Nako (2)
- 6.1.10 Bophelo, ha a hlaha, ha a shwa. (3)
- 6.1.11 Grata 12 (2)
- 6.1.12 Nako ya ho rutwa e kgutshwanyane
Hangata ba kopana le diteko, hlahlobong ya makgaolakgang.
(Ha feela e utlwahala, e ka amohelwa. Maikutlo a bona). (2)

[30]**KAPA**

6.2 NAKO

Mongodi mona o bapisa nako tse fetileng le matsatsi a kajeno. O re mehleng ya pele batho ba ne ba etsa mesebetsi ya bona ba sa tata, ba mpa ba habile feela ho e phetha mohlomong pele pula e ba sitisa. Ha o ne o sa tswella ho etsa ho hong, ho ne ho sa re letho hobane o ne o tla nne o ho etse hosasa

Empa kajeno ditaba di fetohile. Re etsa tsohle re tatile, mme re sa tsebe le hore re tatetseng. Re a ipolaya ebile re ikgutsufalletsa bophelo ka hona ho jaha hona. Re lla ka hore ha re na nako, e kgutshwanyane.

Mongodi o re nako ke ngaka e kgolo e phekola maqeba a bakilweng ke ho hlokahala ha baratuwa, e fetola dira e di etsa metswalle, e hlakisa kutlwano moo ho renang ntwala feela. Hona e ho etsa ka ho o lebatse tse o hlorisang. Mongodi o bapisa noka le nako, mme o re bobedi di a phela, di a feta, ha di a ema. Ya batlang ho di sebedisa a etsa jwalo hona jwale. (HO SHEJWE LE DINTLHA TSE DING)

[30]